

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	IS&R	L1	85	(215/293).CCLS.	USPAT
2	IS&R	L2	535	((215/215) or (215/272) or (215/293) or (215/302)).CCLS.	US- PGPUB; USPAT
3	IS&R	L3	1496	((215/206) or (215/207) or (215/218) or (215/219) or (215/220) or (215/221) or (215/225) or (215/204) or (215/253) or (215/278)).CCLS.	US- PGPUB; USPAT
4	IS&R	L4	2137	((215/274) or (215/216) or (215/277) or (220/210) or (220/259.3) or (220/259.5) or (220/255.1) or (220/284) or (215/293)).CCLS.	US- PGPUB; USPAT

	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	2005/09/02 14:48			
2	2005/09/02 14:50			
3	2005/09/02 14:53			
4	2005/09/02 14:54			

	Type	Hits	Search Text
1	IS&R	31	(("0445755") or ("0654533") or ("0770387") or ("0783885") or ("0809213") or ("0833446") or ("0880723") or ("1343962") or ("1937295") or ("2418039") or ("3025990") or ("3804284") or ("3893582") or ("3944102") or ("4056209") or ("4260067") or ("4279353") or ("4570810") or ("4710752") or ("4775061") or ("5085332") or ("5269429") or ("5303835") or ("5386924") or ("5431293") or ("5464109") or ("5519381") or ("5586670") or ("5602530") or ("5749484") or ("5769252")) .PN.
2	IS&R	119	(215/215) .CCLS.
3	IS&R	287	((215/206) or (215/207)) .CCLS.
4	IS&R	176	((215/218) or (215/219)) .CCLS.
5	BRS	267	(215/220.ccls. or 215/221.ccls.) not (S1 or S2 or S3 or S4)
6	BRS	363	(215/220.ccls. or 215/221.ccls.)
7	BRS	228	(215/225.ccls. or 215/302.ccls.) not (S1 or S2 or S3 or S4 or S5)
8	IS&R	1	("6125668") .PN.
9	IS&R	160	(220/703) .CCLS.
10	IS&R	51	(220/704) .CCLS.
11	IS&R	39	(220/716) .CCLS.
12	IS&R	122	(220/717) .CCLS.
13	IS&R	60	(220/718) .CCLS.
14	IS&R	3	((("0924135") or ("6637616") or ("6164488")) .PN.
15	IS&R	1	("5957313") .PN.

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	USPAT	2005/09/02 14:26		
2	USPAT	2005/02/04 11:34		
3	USPAT	2005/02/04 11:45		
4	USPAT	2005/02/04 11:56		
5	USPAT	2005/02/04 12:03		
6	USPAT	2005/02/04 11:57		
7	USPAT	2005/02/04 12:07		
8	USPAT	2005/02/04 12:12		
9	USPAT	2005/02/04 12:13		
10	USPAT	2005/02/04 12:13		
11	USPAT	2005/02/04 12:14		
12	USPAT	2005/02/04 12:15		
13	USPAT	2005/02/04 12:20		
14	USPAT	2005/02/04 13:41		
15	USPAT	2005/02/04 13:41		

	Errors	Ref #
1		S1
2		S2
3		S3
4		S4
5		S5
6		S6
7		S7
8		S8
9		S9
10		S10
11		S11
12		S12
13		S13
14		S14
15		S15

	Type	Hits	Search Text
16	BRS	5	("5957313") .URPN.
17	BRS	6	("2565891" "3025990" "3961721" "5405037") .PN.
18	BRS	1396	(EAS or (electronic adj article adj surv\$))
19	BRS	150	(EAS or (electronic adj article adj surv\$)) and (bottle or closure or cap)
20	IS&R	1	("6604643") .PN.
21	BRS	149	magnet\$ and "215"/\$.ccls.
22	IS&R	123	(215/215) .CCLS.
23	IS&R	107	(215/207) .CCLS.
24	IS&R	166	(215/272) .CCLS.
25	IS&R	365	(215/274) .CCLS.
26	IS&R	368	(215/216) .CCLS.
27	IS&R	295	(215/277) .CCLS.
28	IS&R	45	((220/259.5) or (220/259.5)) .CCLS.
29	IS&R	175	((220/259.3) or (220/259.5)) .CCLS.
30	BRS	3642	fingers and ("215"/\$.CCLS. or "220"/\$.ccls.)

	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
16	USPAT	2005/02/04 13:41		
17	US-PGPUB; USPAT; USOCR	2005/02/04 13:42		
18	USPAT	2005/02/04 14:10		
19	USPAT	2005/02/04 14:32		
20	USPAT	2005/02/04 14:14		
21	USPAT	2005/02/04 14:33		
22	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:12		
23	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:14		
24	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:18		
25	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:31		
26	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:39		
27	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:42		
28	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 10:43		
29	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; DERWENT	2005/07/15 12:45		
30	USPAT	2005/07/15 12:46		

	Errors	Ref #
16		S16
17		S17
18		S18
19		S19
20		S20
21		S21
22		S22
23		S23
24		S24
25		S25
26		S26
27		S27
28		S28
29		S29
30		S30